t67_measure6 (TM-MERa6EUWrKhXmNHdELMEfwnqjrYyHnWa2)

October 27, 2020

Let $v1\_xboole\_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1\_funct\_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1\_funct\_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1\_numbers : \iota$ be given. Let $m1\_subset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1\_zfmisc\_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2\_zfmisc\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v5\_measure6 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v6\_measure6 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k32\_valued\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v3\_membered : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k30\_valued\_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v1\_partfun1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.\forall X2.((v3\_membered\ X1) \wedge ((v1\_funct\_1\ X2) \wedge (m1\_subset\_1\ X2\ (k1\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ X0\ X1))))) \Rightarrow (k32\_valued\_1\ X0\ X1\ X2 = k30\_valued\_1\ X2) \tag{1}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(\neg v1\_xboole\_0\ X0) \Rightarrow (\forall X1.((v1\_funct\_1\ X1) \wedge ((v1\_funct\_2\ X1\ X0\ k1\_numbers) \wedge (m1\_subset\_1\ X1\ (k1\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ X0\ k1\_numbers))))) \Rightarrow ((v6\_measure6\ X1\ X0) \Rightarrow (v5\_measure6\ (k32\_valued\_1\ X0\ k1\_numbers\ X1)\ X0))) \tag{2}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(\neg v1\_xboole\_0\ X0) \Rightarrow (\forall X1.((v1\_funct\_1\ X1) \wedge ((v1\_funct\_2\ X1\ X0\ k1\_numbers) \wedge (m1\_subset\_1\ X1\ (k1\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ X0\ k1\_numbers))))) \Rightarrow ((v5\_measure6\ X1\ X0) \Rightarrow (v6\_measure6\ (k32\_valued\_1\ X0\ k1\_numbers\ X1)\ X0))) \tag{3}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.\forall X2.((v3\_membered\ X1) \wedge ((v1\_funct\_1\ X2) \wedge (m1\_subset\_1\ X2\ (k1\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ X0\ X1))))) \Rightarrow (k32\_valued\_1\ X0\ X1\ (k32\_valued\_1\ X0\ X1\ X2) = X2) \tag{4}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.\forall X2.(((\neg v1\_xboole\_0\ X1)\wedge(v3\_membered\ X1))\wedge((v1\_funct\_1\ X2)\wedge((v1\_funct\_2\ X2\ X0\ X1)\wedge(m1\_subset\_1\ X2\ (k1\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ X0\ X1))))))\Rightarrow((v1\_funct\_1\ (k30\_valued\_1\ X2))\wedge(v1\_partfun1\ (k30\_valued\_1\ X2)\ X0)) \tag{5}$$

Assume the following.

$$v3\_membered\ k1\_numbers \tag{6}$$

Assume the following.

$$\neg v1\_xboole\_0\ k1\_numbers \tag{7}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.\forall X2.((v3\_membered\ X1)\wedge((v1\_funct\_1\ X2)\wedge(m1\_subset\_1\ X2\ (k1\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ X0\ X1)))))\Rightarrow((v1\_funct\_1\ (k32\_valued\_1\ X0\ X1\ X2))\wedge(m1\_subset\_1\ (k32\_valued\_1\ X0\ X1\ X2)\ (k1\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ X0\ k1\_numbers)))) \tag{8}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.\forall X2.(m1\_subset\_1\ X2\ (k1\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ X0\ X1)))\Rightarrow((v1\_partfun1\ X2\ X0)\Rightarrow(v1\_funct\_2\ X2\ X0\ X1)) \tag{9}$$

Theorem 1

$$\forall X0.(\neg v1\_xboole\_0\ X0)\Rightarrow(\forall X1.((v1\_funct\_1\ X1)\wedge((v1\_funct\_2\ X1\ X0\ k1\_numbers)\wedge(m1\_subset\_1\ X1\ (k1\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ X0\ k1\_numbers)))))\Rightarrow((v5\_measure6\ X1\ X0)\Leftrightarrow(v6\_measure6\ (k32\_valued\_1\ X0\ k1\_numbers\ X1)\ X0)))$$